

**LENANELO LA TLHATLHOBO LA PUOTLALELETSO YA BOBEDI  
MOPHATO WA 10 LE 11 KA 2021**

<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO TSE DI TLHOMAMENG MO KGWEDITHARONG YA 1</b>		
<b>TERM 1</b>	<b>Tirwana 1 (Maduo 25)</b>	<b>Tirwana 2 (Maduo 40)</b>
<b>Maduo a le 65 a fetolelwe go nna 100</b>	<b>TIRO YA MOLOMO:</b> Puisano (Metsotso e le 10-30 setlhopha/phaposi)	<b>TEKO 1:</b> Dipopego tsa puo le melawana (Ura e le 1 le metsotso e le 10)  Tekatthaloganyo {Setlhangwa se se buisiwang (Maduo 24) le Setlhangwa sa pono (Maduo 6)} (30) Tshobokanyo (10)

<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO TSE DI TLHOMAMENG MO KGWEDITHARONG YA 2</b>				
<b>ya 2</b>				
<b>TERM 2</b>	<b>Tirwana 3 (Maduo 25)</b>	<b>Tirwana 4 (Maduo 25)</b>	<b>Tirwana 5 (Maduo 40)</b>	<b>Tirwana 6 (Maduo 20)</b>
<b>Maduo a le 110 a fetolelwe go nna 100</b>	<b>TIRO YA MOLOMO:</b> Puo e e ipaakaneditsweng (Metsotso e le1-2 moithuti ka mongwe)	<b>TIRO YA MOLOMO:</b> Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng (Metsotso e le1-2 moithuti ka mongwe)	<b>TEKO 2:</b> <b>Dipopego tsa puo le melawana</b> (Metsotso 40)  Phasalatso (10) Khathunu/ Motselsetsele wa ditshwantsho tsa tlaopo (10) Setlhangwa se se buisiwang le setlhangwa sa pono (20)	<b>TEKO 3:</b> <b>Dikwalo</b> (Metsotso 40)  Dipotso tse dikhutshwane

<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO TSE DI TLHOMAMENG MO KGWEDITHARONG YA 3</b>		
<b>TERM 3</b>	<b>Tirwana 7 (40 maduo)</b>	<b>Tirwana 8 (25 maduo)</b>
<b>Maduo a le 65 a fetolelwe go nna 100</b>	<b>Go kwala:</b> Tlhamo ya kanelo/ tlhaloso (Ura e le 1)	<b>TIRO YA MOLOMO:</b> Tekatthaloganyo ya theetso (Metsotso 45)

<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO TSE DI TLHOMAMENG MO KGWEDITHARONG YA 4</b>	
<b>TERM 4</b>	<b>Tirwana 9 – 300 maduo</b>
<b>Maduo 300</b>	<b>DITLHATLHOBO TSA BOFELO JWA NGWAGA</b>

Pampiri ya 1 – Puo mo tirisong (Maduo 80) (2 diura.)

Pampiri ya 2 – Dikwalo (Maduo 40) (1, 5 diura.)

Pampiri ya 3 – Go kwala (Maduo 80) (2, 5 diura.)

Pampiri ya 4 – \* **Ditiro tsa molomo** (Maduo 100)

\* **TIRO YA MOLOMO:** Barutwana ba dire puo e e ipaakanyeditsweng e le nngwe, puisano e le nngwe. , tiro ya theetso e le nngwe, le tiro e le nngwe ya puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng.